

2015-16 Grad Rate	2016-17 Grad Rate	Underrepresented Minority 6-Year Grad Rate	% Pell Recipients Among Freshmen	% Underrepresented Minority	Average High School GPA Among College Freshmen	Estimated Median SAT / ACT	Total Price for In-State, On-Campus Students	Average Net Price After Grants	Median earnings 10 years after entry	Federal Loans 3-Year Default Rate	State	Size (Undergrad FTE)	Sector	Endowment Assets, FY2015
68.0%	55.8%	33.9%	7.5%	1.42	999	\$22,402	\$16,011	\$18,800	4.9%	PA	7,272	Public	\$25,426,200	
69.8%	59.4%	49.0%	33.9%	3.20	976	\$28,950	\$16,549	\$28,950	3.2%	NY	14,489	Public	\$18,450,000	
63.7%	41.4%	51.8%	4.6%	1.33	1,009	\$19,983	\$11,547	\$19,000	1.7%	WI	8,611	Public	\$25,109,899	
62.7%	56.1%	31.8%	12.2%	1.10	997	\$27,737	\$16,203	\$49,900	3.9%	MA	5,172	Public	\$6,388,480	
62.1%	47.3%	13.4%	3.2%	1.28	970	\$22,402	\$16,011	\$43,700	5.0%	PA	8,038	Public	\$30,115,740	
60.2%	33.3%	38.7%	3.8%	1.24	1,040	\$17,364	\$12,400	\$41,900	8.2%	VA	10,408	Public	\$62,714,280	
60.4%	49.7%	17.4%	1.7%	1.35	998	\$23,350	\$15,303	\$23,350	4.4%	VA	8,050	Public	\$12,224,440	
60.0%	52.3%	35.2%	20.4%	1.20	994	\$23,405	\$15,385	\$45,000	3.2%	CA	8,039	Public	\$15,177,490	
59.9%	33.7%	19.2%	1.9%	1.12	991	\$23,350	\$15,303	\$49,900	4.2%	MA	8,698	Public	\$16,090,070	
57.3%	46.2%	36.2%	3.4%	1.00	1,416	\$14,468	\$16,273	\$48,000	4.0%	CT	4,877	Public	\$6,442,450	
57.3%	37.3%	27.7%	4.1%	1.00	1,000	\$13,001	\$13,347	\$40,300	1.6%	WI	7,429	Public	\$61,162,010	
56.7%	40.0%	14.4%	1.2%	1.20	981	\$24,942	\$17,405	\$44,400	5.2%	PA	6,037	Public	\$38,223,724	
56.0%	47.4%	36.8%	14.3%	1.30	1,010	\$16,204	\$17,016	\$48,400	8.5%	OH	13,468	Public	\$108,002,791	
54.4%	42.4%	39.8%	17.0%	1.30	1,020	\$22,871	\$16,388	\$53,700	6.5%	ME	10,465	Public	\$10,020,478	
54.1%	42.0%	15.3%	1.3%	1.15	980	\$23,813	\$18,852	\$40,500	6.1%	PA	8,251	Public	\$23,302,850	
52.8%	41.2%	29.1%	1.1%	1.15	970	\$25,258	\$16,412	\$40,500	7.1%	IL	1,028	Public	\$41,048,400	
50.7%	39.2%	38.2%	3.4%	1.07	1,007	\$16,029	\$16,246	\$42,400	17.40%	VA	17,490	Public	\$19,607,190	
50.2%	42.2%	13.9%	1.3%	1.03	1,020	\$18,627	\$16,587	\$38,200	8.2%	MO	8,481	Public	\$19,340,050	
51.8%	48.0%	18.1%	1.0%	1.05	978	\$23,811	\$16,399	\$44,900	8.5%	WI	8,845	Public	\$18,934,460	
50.9%	47.4%	36.8%	5.8%	1.00	1,000	\$17,316	\$12,117	\$41,200	3.9%	WI	10,356	Public	\$41,396,384	
50.0%	33.3%	49.8%	12.9%	1.28	1,047	\$19,144	\$16,838	\$33,800	11.2%	KY	14,814	Public	\$16,846,946	
49.8%	44.1%	49.1%	19.7%	1.13	984	\$23,264	\$15,988	\$41,000	6.9%	MA	8,589	Public	\$19,223,300	
49.0%	30.0%	43.0%	7.5%	1.03	1,010	\$20,493	\$16,703	\$34,000	9.9%	ME	7,495	Public	\$15,515,720	
48.3%	38.4%	18.4%	1.4%	1.09	1,009	\$14,284	\$15,889	\$41,000	7.4%	IL	10,493	Public	\$60,447,000	
48.2%	38.1%	28.1%	2.6%	1.20	982	\$22,871	\$16,388	\$48,400	9.2%	NY	7,147	Public	\$6,857,170	
48.1%	41.0%	40.0%	4.0%	1.00	1,000	\$22,864	\$16,381	\$49,900	8.2%	NY	8,561	Public	\$17,038,111	
48.0%	34.0%	46.2%	11.2%	1.03	1,010	\$22,295	\$12,813	\$42,700	6.3%	NY	10,827	Public	\$49,523,547	
48.0%	38.0%	39.7%	9.2%	1.40	1,064	\$13,414	\$16,034	\$35,700	8.4%	KY	9,207	Public	\$67,426,499	
48.2%	37.7%	11.0%	1.0%	1.00	1,000	\$19,789	\$16,266	\$38,100	9.1%	MO	9,249	Public	\$68,771,710	
47.9%	33.0%	32.0%	8.5%	1.17	1,010	\$18,852	\$13,514	\$43,100	4.1%	WI	12,077	Public	\$18,101,000	
47.4%	41.4%	36.7%	1.4%	1.04	1,043	\$14,981	\$12,729	\$40,200	5.2%	CO	8,726	Public	\$64,109,960	
46.9%	37.0%	37.8%	16.6%	1.40	1,050	\$13,836	\$11,176	\$42,300	6.8%	NE	10,649	Public	\$71,836,077	
46.8%	36.0%	40.0%	17.2%	1.24	998	\$23,958	\$12,818	\$22,871	4.9%	VA	12,413,071	Public	\$27,413,071	
46.7%	49.3%	39.3%	3.9%	1.30	1,010	\$17,869	\$12,028	\$38,100	9.1%	KS	5,882	Public	\$7,200,000	
46.6%	37.4%	44.0%	21.0%	1.14	1,026	\$22,493	\$16,460	\$40,600	6.4%	MA	8,492	Public	\$63,131,306	
46.1%	35.1%	51.0%	8.0%	1.22	1,028	\$19,748	\$12,492	\$44,800	10.4%	KY	12,288	Public	\$61,726,631	
44.0%	56.1%	40.1%	23.8%	1.01	1,001	\$17,692	\$11,766	\$41,600	8.2%	TX	8,927	Public	\$40,726,020	
43.7%	44.4%	44.4%	4.4%	1.40	998	\$14,614	\$14,464	\$42,300	9.4%	SC	8,460	Public	\$46,414,164	
41.8%	30.3%	30.3%	8.8%	1.12	1,010	\$18,909	\$12,925	\$42,900	4.2%	WI	11,955	Public	\$18,845,000	
41.7%	32.8%	42.9%	37.4%	1.30	998	\$23,806	\$16,330	\$40,000	11.4%	TX	10,817	Public	\$1,413,288	
41.1%	24.4%	38.8%	7.1%	1.09	1,009	\$18,212	\$11,179	\$36,200	5.8%	IN	7,549	Public	\$42,253,484	
39.9%	39.1%	39.1%	14.0%	1.00	1,000	\$19,700	\$16,602	\$40,600	9.9%	ME	8,638	Public	\$14,543,291	
39.8%	37.8%	37.8%	10.3%	1.04	1,040	\$16,231	\$16,231	\$38,200	8.1%	KY	10,396	Public	\$6,000,000	
39.8%	39.1%	42.9%	30.8%	1.23	970	\$19,700	\$12,925	\$40,600	9.8%	TX	8,251	Public	\$73,493,988	
39.6%	47.4%	49.3%	16.4%	1.14	1,014	\$19,298	\$14,127	\$40,900	8.4%	OH	11,465	Public	\$10,188,100	
39.1%	39.3%	39.3%	20.0%	1.29	990	\$17,808	\$11,922	\$38,400	10.0%	OH	8,780,142	Public	\$27,860,142	
39.0%	47.4%	49.4%	22.0%	1.24	1,014	\$25,264	\$16,937	\$39,700	7.8%	OH	9,948	Public	\$17,463,180	
38.3%	34.2%	46.2%	41.2%	1.17	1,018	\$20,250	\$13,148	\$38,800	7.4%	GA	8,420	Public	\$39,820,104	
38.2%	47.1%	41.0%	36.0%	1.41	1,048	\$19,098	\$14,041	\$41,000	7.8%	IL	10,664	Public	\$16,848,000	
38.0%	33.1%	48.0%	16.8%	1.12	986	\$21,764	\$11,185	\$34,000	16.7%	IN	9,779	Public	\$29,546,168	
35.9%	14.4%	10.0%	10.0%	1.00	1,000	\$21,491	\$9,471	\$40,200	10.4%	OH	9,272	Public	\$64,472,034	